

t18_mssubfam (TMRDYy-
Ddj9gdkhyN5pqT4r7NkGeV4DYeR2o)

October 27, 2020

Let $v1_relat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_relat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_partfun1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r2_pboole : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_finset_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_finset_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_funct_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (m1_subset_1 X0 (k1_zfmisc_1 X1)) \Leftrightarrow (r1_tarski X0 X1) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. ((v1_relat_1 X1) \wedge ((v4_relat_1 X1 X0) \wedge (v1_funct_1 X1))) \Rightarrow ((v2_finset_1 X1) \Leftrightarrow (\forall X2. (X2 \in X0) \Rightarrow (v1_finset_1 (k1_funct_1 X1 X2)))) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. ((v1_relat_1 X1) \wedge ((v4_relat_1 X1 X0) \wedge (v1_funct_1 X1) \wedge (v1_partfun1 X1 X0))) \Rightarrow (\forall X2. ((v1_relat_1 X2) \wedge ((v4_relat_1 X2 X0) \wedge ((v1_funct_1 X2) \wedge (v1_partfun1 X2 X0)))) \Rightarrow ((r2_pboole X0 X1 X2) \Leftrightarrow (\forall X3. (X3 \in X0) \Rightarrow (r1_tarski (k1_funct_1 X1 X3) (k1_funct_1 X2 X3)))))) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (v1_finset_1 X0) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X0)) \Rightarrow (v1_finset_1 X1)) \quad (4)$$

Theorem 1

$$\forall X0. \forall X1. ((v1_relat_1 X1) \wedge ((v4_relat_1 X1 X0) \wedge (v1_funct_1 X1) \wedge (v1_partfun1 X1 X0))) \Rightarrow (\forall X2. ((v1_relat_1 X2) \wedge ((v4_relat_1 X2 X0) \wedge ((v1_funct_1 X2) \wedge (v1_partfun1 X2 X0)))) \Rightarrow (((r2_pboole X0 X1 X2) \wedge (v2_finset_1 X2)) \Rightarrow (v2_finset_1 X1)))$$